



**Grade 3**



**TERM 3**



**HL XIT**









**WORKSHEET**





**PACK**






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etililasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etililasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li> <li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hahani u phama vuswa.</li> <li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li> <li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
		muorhi	muoki	muolovisi	muonhi	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etililasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etililasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li> <li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hahani u phama vuswa.</li> <li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li> <li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n'hweti ya N'wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n'anga ya yini? I n'anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n'wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n'wana Tsala xivutiso hi: n'anga

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n'wala



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etlilasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li><li>3. Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hahani u phama vuswa.</li><li>2. xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li><li>3. Khumo a ri na vanghana vambirhi</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n'hweti ya N'wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n'anga ya yini? I n'anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n'wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n'wana Tsala xivutiso hi: n'anga



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n'wala

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etililasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etililasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li> <li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hahani u phama vuswa.</li> <li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li> <li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etililasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etililasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li> <li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hahani u phama vuswa.</li> <li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li> <li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
		muorhi	muoki	muolovisi	muonhi	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etililasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etililasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li> <li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hahani u phama vuswa.</li> <li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li> <li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etlilasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li> <li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hahani u phama vuswa.</li> <li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li> <li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etililasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etililasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li> <li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hahani u phama vuswa.</li> <li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li> <li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li> </ol>






### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etililasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etililasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li><li>3. Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hahani u phama vuswa.</li><li>2. xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li><li>3. Khumo a ri na vanghana vambirhi</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etlilasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li> <li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hahani u phama vuswa.</li> <li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li> <li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				


#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.				







	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etililasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etililasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li><li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li><li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li><li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li><li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>Hahani u phama vuswa.</li><li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li><li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
		muorhi	muoki	muolovisi	muonhi	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etlilasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li><li>3. Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hahani u phama vuswa.</li><li>2. xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li><li>3. Khumo a ri na vanghana vambirhi</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etlilasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li> <li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hahani u phama vuswa.</li> <li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li> <li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n'hweti ya N'wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n'anga ya yini? I n'anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n'wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n'wana Tsala xivutiso hi: n'anga

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n'wala



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etililasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etililasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li><li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li><li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li><li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li><li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hahani u phama vuswa.</li><li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li><li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
		muorhi	muoki	muolovisi	muonhi	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etililasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etililasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li><li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li><li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li><li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li><li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>Hahani u phama vuswa.</li><li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li><li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etlilasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li><li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li><li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li><li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li><li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>Hahani u phama vuswa.</li><li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li><li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etililasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etililasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li><li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li><li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li><li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li><li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hahani u phama vuswa.</li><li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li><li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etililasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etililasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li><li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li><li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li><li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li><li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hahani u phama vuswa.</li><li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li><li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n’hweti ya N’wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n’anga ya yini? I n’anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n’wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n’wana Tsala xivutiso hi: n’anga



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n’wala

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etlilasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li><li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li><li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li><li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li><li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>Hahani u phama vuswa.</li><li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li><li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	phama	pfuta	nkombe	thluva	
		ncila	vhiki	twa	nkarhi	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hahani u lava ku sweka vuswa hi poto lerikulu. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta. Hahani u lema poto leswaku u ta sweka vuswa hi rona. Tsakani u tseleka poto ra vuswa. Poto ra vuswa ra thluva. Tsakani u pfuneta hahani ku hakasa poto hi nkombe lowukulu. Vana va twa ndlala va lava ku dya. Hahani u phama vuswa. Xana hi ta xeva hi yini namuntlha? Hi ta xeva hi nyama ya ncila. Loko mi heta ku dya mi basisa swibye leswi mi nga dyela ka swona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poto lerikulu ri boxekile ra pfuta</li> <li>2. Hahani va mapha vuswa</li> <li>3. namutlha yini hi xeva ta hi xana</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	n'hweti	n'wana	N'wendzamhala	n'anga	
		n'wala	n'wehla	n'wetsima	n'wee	
	<b>HLAYA</b>	<p>Hi n'hweti ya N'wendzamhala hi tlangela siku ra khisimusi. Makhanani u velekiwile hi n'hweti ya N'wendzamhala. Makhanani i n'wana va vumbirhi eka tata wa yena. U na n'wehla wa n'wetsima. U pendile min'wala ya yena hi muhlovo wo basa. Dyambu ri lo n'wee ka ha ri mpundzu. Makhanani i n'anga ya meno u swi tokotele exikolweni xa Medunsa.</p>				

	<b>TSALA</b>	1. Xana hi tlangela yini hi n'hweti ya N'wendzamhala? Hi tlangela siku ra _____. 2. Xana Makhanani i n'anga ya yini? I n'anga ya _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi rito n'wee ri hlamuselaka swona? a) _____ b) _____
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: n'wana Tsala xivutiso hi: n'anga

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	muonhi	muoxi	muondli	
	<b>HLAYA</b>	Muongori u yile exikolweni ku ya kambela vana va giredi ya Vuamukelo. Vana va giredi ya Vuamukelo va nghena etlilasini yo hetelela. Muongori u lemukile leswaku hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa khorona vana a va tangi hinkwavo. Xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana i mani a yile exikolweni? _____ u yile exikolweni. 2. Hikokwalaho ka yini vana va nga tangi hinkwavo exikolweni? Hi mhaka ya _____ xa khorona. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini a) _____ b) _____				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muoxi Tsala xivutiso hi: n'wala



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swakudya	rivala	etlilasini	lemukile	gungula
	<b>TWARISA</b>	muongori	n'wana	muoxi	n'wala	
		muonhi	n'anga	muorhi	n'hweti	







## HLAYA







Khumo a ri na vanghana vambirhi. A va dya swin'we swakudya, no tlanga bolo etlhelo rin'wana ra rivala ra mintlangu. Etlilasini a ku ri na mudyondzi un'wana a va ku i Thomas. Mudyondzisi u lemukile leswaku Thomas u na tingana a nga na munghana. U vitanile Khumo ku burisana na yena hi mhaka leyi. Khumo u gungurile eka manana wa yena hi mhaka leyi. Eku heteleni u vone ku ri mhaka ya kahle ku nwi amukela leswaku a va un'wana wa vanghana va yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Xana Khumo a ri na vanghana vangani? A ri na vanghana _____.</li><li>Hikokwalaho ka yini Thomas a nga ri na munghana? Hikuva a ri na _____.</li><li>Xana Khumo u endle yini eka manana wa yena hi mhaka yoleyo? U _____ eka manana wa yena.</li><li>Nyika tinhlamuselo timbirhi hi rito muorhi. a) _____ b) _____</li><li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>Hahani u phama vuswa.</li><li>xitsongwatsongwana xa khorona i muonhi wa rihanyu</li><li>Khumo a ri na vanghana vambirhi</li></ol>

# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>



# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 2





GIREDI 3 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
		tlhoo	ngoo	lokohloo	kololoo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>

# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 2





GIREDI 3 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>

# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>



# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>

# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA



Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>

# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mercy u na n'wehla</li> <li>khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>



# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>

# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfuna hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>

# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>



# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>

# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA



Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>

# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>



# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 2





GIREDI 3 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li><li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li><li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mercy u na n'wehla</li><li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li><li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li></ol>

# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				



	<b>TSALA</b>	1. Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo. 2. Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
		tlhoo	ngoo	lokohloo	kololoo	

	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	1. Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____. 2. Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	--



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa
--	--------------	--



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA



Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>

# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mercy u na n'wehla</li> <li>khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>



# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>

# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA



Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>

# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>



# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 2**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	n'wana	muolovisi	muoxi	nhwembe	
		n'wehla	muondli	n'wala	n'hweti	
	<b>HLAYA</b>	N'wana wa malume u velekiwe hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi siku ro tlangela ku velekiwa ka yena va n'wi xaverile khekhe. Mercy u na n'wehla. U na min'wala leyikulu. Wun'we wa n'wala wu tshovekile. Hikokwalaho va nga n'wi pfunana hi ku tsema min'wala hinkwayo ya mavoko.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mercy u na n'wehla 2. n'wewu wa n'wala wu tshovekile 3. khekhe xaverile nwi va yena ka velekiwa ku tlangela ro siku hi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	paa	yaa	papaa	
		pataa	paracacaa	patsaao	pavaa	
	<b>HLAYA</b>	Khataza u lo gaa ehenhla ka mubedoe. Swilo lo yini u nga lo pavaa nhlekani lowu? Namutlha n'weti wu lo basa paa! Magezi u lan'we a ku pataa, u lo kala a ya fela enhoveni. Vayeni va dyile timbuva ku lo papaa! Swilo yini u ngo patsaa tinhundzu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Khataza u endla yini ehenhla ka mubedo? Khataza u lo _____ ehenhla ka mubedo.</li> <li>Hikokwalaho ka yini Magezi a lo pataa? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku patsaa ? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: gaa Tsala xivutiso hi: paa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	yoo	goo	kololoo	ohooo	
	<b>HLAYA</b>	Ku twakala ku ngoo, exikolweni. Rosi u hlwerile ku pfuka hatlisa u ta ya exikolweni. Hikokwalaho ka yini u ngo lokohloo. Hoo! Bazi ri famba ri n'wi siya. U yile exikolweni hi milenge loko a fika a lo kololoo a karhele. A nga tiphinangi siku lero u fike a ku goo etlilasini.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana a ku twakala yini exikolweni? A ku twakala ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a lo lokohloo ? Hikuva a _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: papaa

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sangweji	rivala	bolo	riqingho	pfunana
	<b>TWARISA</b>	gaa	goo	paa	yoo	
		yaa	choo	patsaa	papaa	







## HLAYA







Amukelani u ehleketa hi mudyodzikulobye wa le tllasini ya yena. U ehleketile hi siku ro sungula ra yena exikolweni lexintshwa. U n'wi vitanile ku ta tlanga na yena bolo ya milenge hi siku leri landzelaka. Va hetelele va vile vanghana. Va dya swin'we sagweji, raha bolo erivaleni lerin'wana ra mintlangu no pfunana hi swa tidyondzo ta vona ta xikolo.. Mana wa munghana wa yena u be riqingho a khensa ndlela leyi jaha ra vona ri nga amukerisiwa xiswona exikolweni hi yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Amukelani a ehleketa yini? A ehleketa hi _____.</li> <li>2. Xana a n'wi vitanela yini? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>3. I mani a nga ba riqingho? I _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta yoo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mercy u na n'wehla</li> <li>2. khataza u lo gaa nhlaehe ka mubedo.i</li> <li>3. ka yini u ngo hikokwalaho lokohloo</li> </ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---






### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi</p>



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---






### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	muendliwa
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	muendli
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	rienzdo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka rienzdo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---






### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	muendliwa
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	muendli
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---






### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	muendliwa
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	muendli
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	muendliwa
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	muendli
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
--	-----------------------	--------	--------	------	---------	---------

	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli

	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.
--	--------------	--



	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi
--	--------------	---

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li><li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li><li>2. kokwana i muengi wa mandu</li><li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li></ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---






### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---






### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi</p>



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>_____</li> <li>_____</li> </ol> </li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>_____</li> <li>_____</li> <li>_____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>kokwana i muengi wa mandu</li> <li>lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---






### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li><li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li><li>2. kokwana i muengi wa mandu</li><li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li><li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li><li>2. kokwana i muengi wa mandu</li><li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---






### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---






### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi</p>



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---






### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	muendliwa
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	muendli
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	rienzdo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka rienzdo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---






### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li> <li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____</li> </ol> </li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol> </li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li> <li>2. kokwana i muengi wa mandu</li> <li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li> </ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa	muendliwa
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli	muendli
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li><li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li><li>2. kokwana i muengi wa mandu</li><li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 3**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	gaa	yooo	paa	goo	
		mbaa	ohohoo	bahasaa	kapaa	
	<b>HLAYA</b>	Ehansi mbaa! Tshamani ehansi mi ku mbaa! Teka lapi leri ngo mbaa endlwini. Pfala rivanti leri nga lo gaa, ku nga ta nghena swikokovi. Yoo, yoo nyoka. Tisa ribada hi dlaya nyoka. Loko va vona nyoka vo bahasaa! Ohohoo, i mamba ya rihlaza yi nghozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tshamani ehansi mi ku baa 2. tisa dabari hi dlaya nyoka 3. baa ehansi				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendzo	xiendlo	xiendliwa	riengeteri	
		xiehleketi	xiehlo	xienge	xiendzi	
	<b>HLAYA</b>	Vhiki leri taka hi ta teka riendzo ro ya eJoni. Hi lava ku ya vona eZuu. Hi hlenganile na vana va xikolo xa Ripambeta kwale Zuu. Va hi rhendzelekisile na Zuu hi vona swiharhi na swikokovi swo hambanana. Hi hlamuseriwile hi xiehleketi xa ndhuma JB Gunning mutumbuluxi wa Zuu.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani mutumbuluxi wa Zuu? I _____ musunguri wa Zuu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini JB Gunning a tumbuluxe Zuu? Hikuva a lava ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka xiehleketi? a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: xiehlo Tsala xivutiso hi: xiendzi
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
--	-----------------------	--------	--------	------	---------	---------

	<b>TWARISA</b>	muendzi	muengi	muendli	muendliwa
		muendliwa	muendzi	muengi	muendli

	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u fikile tolo. Muendzi u hi tele na mavele yo huma eka Majozi. Kokwana i muengi wa ndhuma. Ku tile vamaphephahungu ku ta va inthavhiyuwa. Loko vanhu va endla mintlangu va vitana muengi ku ta va pfuna.
--	--------------	--



	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana muendzi u fikile rini? U fikile _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini vamaphephahungu va inthavhuwa kokwana? Hikuva i _____ wa ndhuma.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: muendli Tsala xivutiso hi: muengi
--	--------------	---

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	sindza	hatima	wasi	khomile	lahleka
	<b>TWARISA</b>	riendli	muengi	riengeteri	muendli	
		muendzi	xiendliwa	xiendlo	rienciso	







## HLAYA







Tsakani na vanghana va yena va tshamile exitulwini va dya swakudya swa nhlikanhi. Tsakani a nga tsakangi a ehleketa hi sindza ra yena ro hatima leri nga lahleka. Vanghana va yena va ringeta ku n'wi khongotela. Loko va ha tshamile ku tile mufana un'wana a khomile sindza ra wasi ro fana na ra yena. Tsakani a tsakile ku kuma sindza ra yena leri nga lahleka.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Tsakani na vanghana va yena a va tshamile kwihhi? Tsakani na vanghana va yena a va tshamile _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini a nga tsakangi? Hikuva a _____.</li><li>3. I mani teke na sindza ra wasi? _____ tile na sindza ra wasi.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta xiehlo. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hi lava ku ya vona ezuu</li><li>2. kokwana i muengi wa mandu</li><li>3. lahleka nga leri yena ra sindza kuma ku tsakile a tsakani</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--



### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghee Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	nghee	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**







Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghee Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	nghee	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**



Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo</li> <li>2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha</li> <li>3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ngehe Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	ngehe	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**



Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--



### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ngehe Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	ngehe	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**







Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ngehe Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	ngehe	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**



Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ngehe Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	ngehe	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**



Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--



### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghee Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	nghee	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**







Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ngehe Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	ngehe	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**



Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ngehe Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	ngehe	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**



Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--



### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghee Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	nghee	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**







Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ngehe Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	ngehe	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	nghee	yii	cingee	
		cingee	whii	cowee	ixii	







## HLAYA



Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>3. Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>2. yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>3. ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ngehe Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	ngehe	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**



Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--



### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ngehe Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	ngehe	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**







Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--




### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghee Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	nghee	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**







Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>3. Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>2. yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>3. ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghee Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	nghee	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**



Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--



### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghee Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	nghee	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**







Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>3. Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>2. yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>3. ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghee Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	nghee	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**



Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>3. Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>2. yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>3. ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ngehe Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	ngehe	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo verree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: verree Tsala xivutiso hi: whii



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	nghee	yii	cingee	
		cingee	whii	cowee	ixii	







## HLAYA



Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>3. Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>2. yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>3. ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--



### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ngehe Tsala xivutiso hi: cwii

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	ngehe	cingee	cowee	yehee	
		yhee	yowee	wee	veree	
	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**







Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	xiendlo	muedli	riendzo	muengi	
		xiehlo	muoki	choyoo	yaa	
	<b>HLAYA</b>	Exikolweni va xavile mujombe na xiehlo. Vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo. Xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo. Muendli wa xiehlo u huma eka Chavani. Yhaa! uta wa, loko u nga khomeleli. Ndzi twile ku choyoo ehenhla ka xiehlo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. vana va rhandza ku tlanga hi xiehlo 2. muendli wa xiehlo u huma eka nivacha 3. Xiehlo twile ku ndzi ehenhla choyoo ka				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byise	chavelela	entangeni	xise
	<b>TWARISA</b>	dzwii	mphii	yhii	ixii	
		whii	tititii	cwii	whii	
	<b>HLAYA</b>	Malume u hundze hi le purasini a ku lo dzwii! Ku lo mphii! Yhii! Xana ko ka ku nga lumekiwanga? Ku lo tititii epurasini onge a ku na munhu. Tinguluve to cwii,cwii exivaleni ti chava yini?Kokwana u tshama u ri yexe hikokwalaho ku nga lo whii!				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga hundza hi le purasini? I _____ a nga hundza hi le purasini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku nga lo dzwii? Hikuva a ku _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku whii. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghee Tsala xivutiso hi: cwii
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	muganga	byisa	chavelela	entangeni	xise
--	-----------------------	---------	-------	-----------	-----------	------

	<b>TWARISA</b>	nghee	cingee	cowee	yehee
		yhee	yowee	wee	veree

	<b>HLAYA</b>	Yowee! Ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya khorona. Ndzi lo veree, hikuva khorona yi ndzi hlaserile. Yhee ! Va ri ku ti sirhelela hi fanele ku ambala masiki, ku hlamba mavoko na ku ti sanithayiza minkarhi hinkwayo. Yehee! Va ri swa pfuna ku tihlayisa hi ku tshama ekaya.
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u khomiwe hi vuvabyi bya yini? U khomiwe hi vuvabyi bya _____.</li> <li>Hi fanele ku endla yini kutisirhelela ? Hi fanele ku _____, _____ na ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: veree Tsala xivutiso hi: whii
--	--------------	---



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

muganga

byisa

chavelela

entangeni

xise



**TWARISA**

dzwii

nghee

yii

cingee

cingee

whii

cowee

ixii







**HLAYA**



Majozi u rhandza ku famba famba na mbyana ya yena Sipoti. U fambile na yona eku byiseni ka tihomu ta ka vona. U tshamile na mbyana ya yena ehansi ka sinye. U ti chavelela hi ku vulavula na mbyana ya yena. Emugangeni wa ka vona tinghala ti phohlile entangeni wa swiharhi. Ti hlaserile ntlhambi wa tihomu ta yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana I mani vito ra mbyana? Vito ra mbyana i _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a ti chavelela? Hikuva tinghala ti _____ ntlhambi wa tihomu ta yena.</li> <li>Xana tihomu ti hlaseriwe hi yini? Ti hlaseriwe hi _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta wee. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>xiehlo xi tiyisa mipfimbi leyikulu na leyitsongo u sefa mapa ya mavele</li> <li>yowee ndzi hlaseriwile hi vuvabyi bya nakhoro</li> <li>ntlhambi wa hlaserile tihomu.ta yena ti</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	ngjadi	ngjala	nghozi	ngohohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**



Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>3. U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>2. i nonatwa batima</li> <li>3. ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove ngohoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
--	-----------------------	-------------	-----------	---------	------------	----

	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngחala	ngחozi	ngחohe
		ngחavitla	ngחole	ngחoqo	ngחilazi

	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>
--	--------------	---

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>i nonatwa batima</li> <li>ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				


#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				


#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				







	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngחala	ngחozi	ngחohe	
		ngחavitla	ngחole	ngחoqo	ngחilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>3. U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>2. i nonatwa batima</li> <li>3. ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
--	-----------------------	-------------	-----------	---------	------------	----

	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngחala	ngחozi	ngחohe
		ngחavitla	ngחole	ngחoqo	ngחilazi

	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>
--	--------------	---



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**



Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li><li>3. U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li><li>2. i nonatwa batima</li><li>3. ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
--	-----------------------	-------------	-----------	---------	------------	----

	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngחala	ngחozi	ngחohe
		ngחavitla	ngחole	ngחoqo	ngחilazi

	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>
--	--------------	---

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>i nonatwa batima</li> <li>ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				


#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				



	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
--	-----------------------	-------------	-----------	---------	------------	----

	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngחala	ngחozi	ngחohe
		ngחavitla	ngחole	ngחoqo	ngחilazi

	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>
--	--------------	---



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**



Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>i nonatwa batima</li> <li>ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
--	-----------------------	-------------	-----------	---------	------------	----

	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngհala	ngհozi	ngհohe
		ngհavitla	ngհole	ngհoqo	ngհilazi

	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>
--	--------------	--



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo
--	--------------	--




# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwanano	nghozi	ntwelo	
		nghoqo	ntwelano	nghilazi	ntwisiso	







## HLAYA







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>3. U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>2. i nonatwa batima</li> <li>3. ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
--	-----------------------	-------------	-----------	---------	------------	----

	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngחala	ngחozi	ngחohe
		ngחavitla	ngחole	ngחoqo	ngחilazi

	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo
--	--------------	--

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>i nonatwa batima</li> <li>ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				


#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				


#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				







	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngհala	ngհozi	ngհohe	
		ngհavitla	ngհole	ngհoqo	ngհilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>3. U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>2. i nonatwa batima</li> <li>3. ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngחala	ngחozi	ngחohe	
		ngחavitla	ngחole	ngחoqo	ngחilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**



Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>i nonatwa batima</li> <li>ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngհala	ngհozi	ngհohe	
		ngհavitla	ngհole	ngհoqo	ngհilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>3. U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>2. i nonatwa batima</li> <li>3. ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				


#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				


#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				







	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngחala	ngחozi	ngחohe	
		ngחavitla	ngחole	ngחoqo	ngחilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**



Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>3. U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>2. i nonatwa batima</li> <li>3. ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
--	-----------------------	-------------	-----------	---------	------------	----

	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngחala	ngחozi	ngחohe
		ngחavitla	ngחole	ngחoqo	ngחilazi

	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>
--	--------------	---



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>i nonatwa batima</li> <li>ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngհala	ngհozi	ngհohe	
		ngհavitla	ngհole	ngհoqo	ngհilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>i nonatwa batima</li> <li>ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				


#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				


#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				







	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngхala	ngгоzi	ngгоhe	
		ngхavitla	ngгоle	ngгоqо	ngхilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>3. U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>2. i nonatwa batima</li> <li>3. ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove ngohoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
--	-----------------------	-------------	-----------	---------	------------	----

	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngחala	ngחozi	ngחohe
		ngחavitla	ngחole	ngחoqo	ngחilazi

	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>
--	--------------	---



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**



Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>i nonatwa batima</li> <li>ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2



	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngհala	ngհozi	ngհohe	
		ngհavitla	ngհole	ngհoqo	ngհilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>3. U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>2. i nonatwa batima</li> <li>3. ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				


#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				


#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove ngohoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				







	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngחala	ngחozi	ngחohe	
		ngחavitla	ngחole	ngחoqo	ngחilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>i nonatwa batima</li> <li>ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	ngходи	ngחala	ngחozi	ngחohe	
		ngחavitla	ngחole	ngחoqo	ngחilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo</p>



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>3. U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>2. i nonatwa batima</li> <li>3. ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	wii	wee	cwii	whee	
		phii	yowee	whii	lee	
	<b>HLAYA</b>	Tinguluve tiphohlile exivaleni. Ndzi twile tayere ri ku wii, epatwini. Wanuna u chayisile nguluve ya mina. Ndzi twile hi ku cwii, endzhaku ka nkarhinyana whii. Loko ndzi fika nguluve a yi lo lee! etlhelo ka patu. Yowee! Nguluve ya mina yi file.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tinguluve tiphohlile exivaleni 2. ndzi twile yereta ri ku wii nitwipa 3. nguluve file ya yowee mina yi				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
	<b>TWARISA</b>	nghadi	nghala	nghozi	nghohe	
		nghavitla	nghole	nghoqo	nghilazi	
	<b>HLAYA</b>	Ku humele nghozi enghadini ya malume. Nghala yi tshove nghoqo yi nghena enghadini. Ku twakale ku bonga ka nghala hala enghadini. Maphoris ma khome nghavitla ku yi divula. Nghala yi kokiwe hi nghole va yi ngenisa emovheni wa maphoris va famba na yona entangeni.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana ku humelele yini enghadini? Ku humelele _____ enghadini.</li> <li>Hikokwalaho ka yini maphoris ma vitaniwile? Hikuva va _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ngozi. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nghala Tsala xivutiso hi: ngozi
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vutumbuluxi	tshembele	dyandza	xipelupelu	ku
--	-----------------------	-------------	-----------	---------	------------	----

	<b>TWARISA</b>	ngyadi	ng hala	nghozi	ng hohe
		ng havitla	ng hole	ng hoqo	ng hilazi

	<b>HLAYA</b>	Ntwanano i matimba. Va manana va kereke va twanana. Loko un'wana a wela hi ngozi va ni ntwelano. Manana va nwi veke ehansi ka nawu. Vhiki leri taku ku na twiwo wa nandzu wa yena. Manana u na ntwisiso eka nandzu wa yena
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana va manana va ni yini? Va manana va ni _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini manana a vekiwe ehansi ka nawu? Hikuva u _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ntwelo Tsala xivutiso hi: ntwiwo
--	--------------	--

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

vutumbuluxi

tshembele

dyandza

xipelupelu

ku



**TWARISA**

nghala

ntwanano

nghozi

ntwelo

nghoqo


ntwelano

nghilazi

ntwisiso







**HLAYA**







Emugangeni wa ka va Javulani a ku ri na dyandza. Javulani u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu. Xipelupelu xi pfunile muganga hi mati. Javu a pfuna vanhu hi ku va chelela mati eswigubugubini swa vona. Vanhu va muganga va tinyungubyisa hi mintirho ya yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Jabu u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a tumbuluxe xipelupelu? Hikuva a ku ri na _____.</li> <li>3. U pfunile kumbe a nga pfunanga? U _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta rito ntwiwo. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jabu u tile na xintshunxo hi ku tumbuluxa xipelupelu</li> <li>2. i nonatwa batima</li> <li>3. ku vomba ka nghadini twakale nghala ku hala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				


#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				



	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------




	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---





### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---





	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---







# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo	
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe	
	<b>HLAYA</b>					
		<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiqo xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhonthlile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiqo swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li><li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li><li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li><li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger 2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga 3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlalambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------



	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--





	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---





# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka	
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo		
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe		
	<b>HLAYA</b>						<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiso xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhontlhile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiso swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li> <li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li> <li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li> <li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------




	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--





	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---





# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo	
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe	
	<b>HLAYA</b>					
		<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiso xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhontlhile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiso swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li><li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li><li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li><li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------




	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---





### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---





	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---







# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo	
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe	
	<b>HLAYA</b>					
		<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiqo xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhonthlile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiqo swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li><li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li><li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li><li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				


	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------


	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--





	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---





# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo	
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe	
	<b>HLAYA</b>					
		<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiso xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhontlhile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiso swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li><li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li><li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li><li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------




	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--





	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---





# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo	
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe	
	<b>HLAYA</b>					
		<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiso xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhontlhile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiso swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li> <li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li> <li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li> <li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------



	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---





### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---





	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---







# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka	
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo		
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe		
	<b>HLAYA</b>						<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiso xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhontlhile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiso swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li><li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li><li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li><li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------



	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--





	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---





# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo	
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe	
	<b>HLAYA</b>					
		<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiso xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhontlhile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiso swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li> <li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li> <li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li> <li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------




	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--





	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---





# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo	
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe	
	<b>HLAYA</b>					
		<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiso xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhonthlile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiso swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li><li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li><li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li><li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------



	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---





### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---





	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---







# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo	
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe	
	<b>HLAYA</b>					
		<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiso xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhontlhile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiso swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li> <li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li> <li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li> <li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------


	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--





	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---





# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo	
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe	
	<b>HLAYA</b>					
		<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiqo xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhonthlile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiqo swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li> <li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li> <li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li> <li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlalambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------



	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--





	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---





# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka	
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo		
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe		
	<b>HLAYA</b>						<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiso xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhontlhile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiso swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li> <li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li> <li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li> <li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger 2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga 3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------




	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---





### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---





	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---







# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka	
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo		
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe		
	<b>HLAYA</b>						<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiso xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhontlhile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiso swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li><li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li><li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li><li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------




	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--





	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---





# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka	
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo		
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe		
	<b>HLAYA</b>						<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiqo xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhonthlile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiqo swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li> <li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li> <li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li> <li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li> <li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------




	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--





	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---





# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo	
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe	
	<b>HLAYA</b>					
		<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiqo xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhonthlile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiqo swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li><li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li><li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li><li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------



	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---





### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---





	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---







# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo	
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe	
	<b>HLAYA</b>					
		<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiqo xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhonthlile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiqo swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li><li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li><li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li><li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				


	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------


	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--





	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---





# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka	
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo		
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe		
	<b>HLAYA</b>						<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiqo xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhonthlile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiqo swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li><li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li><li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li><li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------




	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--





	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---





# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka	
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo		
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe		
	<b>HLAYA</b>						<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiso xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhontlhile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiso swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li><li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li><li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li><li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlalambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu
--	--------------	--

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
--	-----------------------	-----------	---------	------------	-----------	--------



	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso

	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.
--	--------------	--

	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____
--	--------------	---





### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---





	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe
--	--------------	---







# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo	
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe	
	<b>HLAYA</b>					
		<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiso xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhontlhile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiso swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li><li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li><li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li><li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	nghala	ntwala	nghajelo	ntwiwo	
		nghanyiso	ntwalo	nghena	ntwariso	
	<b>HLAYA</b>	Tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa Kruger. Ku na ntwalo wa ku tinghala ti phohlile entangeni. Na ntwariso wa leswaku hi nga chikachiki exikarhi ka ntanga. Ku na ntwakalo wa leswaku ti kumekile hala ka Makuleke ti dlayile tihomu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tolo a hi nghene entangeni wa swiharhi wa kruger</li> <li>2. na ntwariso wa ku hi nga chikichika exikarhi ka ntanga</li> <li>3. Makuleke ku na wa ku ti kumekile hala ka ti dlayile ntwakalo tihomu</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ntlawa	ntlambya	ntlangelo	
		ntlakuso	ntlevelelo	ntlevulo	ntleruko	
	<b>HLAYA</b>	Vana va xikolo va ntlawa wa mbirhi va tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Va phikizana na va ntlawa wa l. Loko va ri eku tlangeni ku na ntlambo eka lava nga hlula. Lava nga hluriwa ku vile na ntlevelelo. Ntlangelo wa xipano lexi nga wina wu ta endliwa vhiki leri taka.				

	<b>TSALA</b>	1. I phikizano wa mintlawwa yihi? Ku phikizana _____ na _____. 2. Hikokwalaho ka yini ku ri ni ntlambo? Hikuva va _____. 3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ntlakuso? a) _____ b) _____
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntlawa Tsala xivutiso hi: ntlangu





### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ndzilo	ndzimana	ndzengenyeka	ndzisana	
		ndzenga	Ndzalama	ndzexe	ndzulamiso	
	<b>HLAYA</b>	Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya ndyongo! Lembe rin'wana na rin'wana hi nhweti ya Ndzati bya n'wi sungula. Loko mo n'wi vona loko a famba o ndzengenyeka u twisa na vusiwana. Ndzisana ya yena i dokodela wa marhambu, u n'wi tshungurisile swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Xana Ndzalama u xanisiwa hi vuvabyi bya yini? U xanisiwa hi vuvabyi bya _____. 2. Xana ndzisana ya yena i dokodela wa yini? Ndzisana ya yena i dokodela wa _____. 3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____				





### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ndzenga Tsala xivutiso hi: ndzexe





# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swikirepe	ololoxa	hlengeleta	tumbuluxa	hiseka
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzenga	ntlawa	ndzilo	
		ntlangelo	ndzilo	ntlambya	ndzexe	
	<b>HLAYA</b>					
		<p>Kelvin a ri mufana wo tlhariha. Tiko ra ka vona a ri swerile hi xiphiso xa gezi. U hlengeletile swikirepe na switirhisiwa swa khale swa gezi. U swi tirhise ku tumbuluxa gezi. U tlhontlhile lavantshwa ku tinyiketela ku ololoxa swiphiso swa miganga ya ka vona. U kumile xidlodlo hi ku tumbuluxa xiyanimoya. U hi khutaza ku ri ku lehisa mbilu na leswaku hiseka i swa nkoka eka vutumbuluxi.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Kelvin u tumbuluxe yini? U tumbuluxe _____.</li><li>2. Xana u tirhise yini ? U tirhise _____.</li><li>3. Xana u khutaza vantshwa ku endla yini? U va khutaza ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ndzenga. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zanele u le ka ntlawa wa kaye</li><li>2. u yi tirhisa ku nanghe eka inthanete</li><li>3. xidlodlo kumile hi xiyanimoya u ku tumbuluxa</li></ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 3 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramumu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n'wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n'wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n'wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li> <li>Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li> <li>Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li> <li>sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li> <li>swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramamu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka




# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA



Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n'wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n'wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n'wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li> <li>Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li> <li>Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li> <li>sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li> <li>swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li> </ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 3 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n'wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n'wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n'wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li> <li>Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li> <li>Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li> <li>sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li> <li>swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramamu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n'wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n'wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n'wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li><li>2. Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li><li>3. Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li><li>2. sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li><li>3. swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramumu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka




# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n’wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n’wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n’wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li><li>2. Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li><li>3. Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li><li>2. sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li><li>3. swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n'wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n'wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n'wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li> <li>Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li> <li>Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li> <li>sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li> <li>swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramamu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n’wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n’wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n’wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li> <li>Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li> <li>Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li> <li>sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li> <li>swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n’wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n’wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n’wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li><li>2. Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li><li>3. Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li><li>2. sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li><li>3. swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 3 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramumu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
 <b>HLAYA</b>		Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n’wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n’wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n’wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li><li>2. Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li><li>3. Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li><li>2. sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li><li>3. swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li></ol>






### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramamu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n'wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n'wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n'wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li> <li>Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li> <li>Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li> <li>sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li> <li>swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li> </ol>




### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramamu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka




# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA



Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n'wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n'wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n'wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li> <li>Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li> <li>Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li> <li>sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li> <li>swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n'wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n'wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n'wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li><li>2. Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li><li>3. Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li><li>2. sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li><li>3. swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li></ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 3 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramamu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	tlherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku tlherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tlherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n'wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n'wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n'wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li> <li>Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li> <li>Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li> <li>sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li> <li>swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka




# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA



Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n’wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n’wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n’wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li><li>2. Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li><li>3. Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li><li>2. sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li><li>3. swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n'wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n'wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n'wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li><li>2. Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li><li>3. Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li><li>2. sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li><li>3. swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n'wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n'wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n'wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li><li>2. Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li><li>3. Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li><li>2. sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li><li>3. swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	tlherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku tlherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tlherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka




# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n’wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n’wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n’wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li><li>2. Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li><li>3. Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li><li>2. sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li><li>3. swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 3 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n’wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n’wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n’wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li><li>2. Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li><li>3. Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li><li>2. sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li><li>3. swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li></ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 7





GIREDI 3 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramamu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka	
	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n’wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n’wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n’wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li><li>2. Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li><li>3. Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li><li>2. sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li><li>3. swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	ntlangu	ndzilo	tlangelo	ndzimana	
		ntlambya	ndzeko	ndzulamiso	ntlawa	
	<b>HLAYA</b>	<p>Magezi u hise nhova hi ku tlangisa mencisi. Tatana u n'wi tshinyile hi tlangelo ra yena. U tlange hi ku tlweba mencisi kutani ku sungula ndzilo. Hikokwalaho ka moya ndzilo wu hangalakile na nhova. Ndzilo wu ve wu hisa miti leyi a yi ri kusuhi na patu. Vanhu va muganga va tekile madiramu ya mati ku pfuneta ku tima ndzilo. Ku vitaniwile na vatimi va ndzilo ku ta timela ndzilo lowu. Ndzilo wu onhele vaakelani tiyindlu ta vona.</p>				
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.</p>				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	<p>Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.</p>				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mfenhe yi na makovo</li> <li>2. dzi vonile mhuti yi tlula patu</li> <li>3. mhandzela yi rhandza ku tshama etindhawini ta misava yo olova</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
	<b>TWARISA</b>	mpfula	mpfuvu	mpfurhetelo	mpfii	
		mpfumbi	mpfundla	mpfundla	mpfuneto	
	<b>HLAYA</b>	<p>Dyambu ro mpfii, ri tlhela ri hisa wonge a hi le ka nguva ya vuxika. Tatana u yile ku ya cela santi enambyeni wa Shingwidzi. U te a ha cela o vona mpfuvu leyikulu yi huma ematini. Hi nkarhinyana ku twakala mpfumawulo wa ku bonga ka nghala. Tatana u tsutsumile a ya nghena emovheni.</p>				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana tatana va vone yini? Ta tana va vone _____.</li> <li>Xana ku twakale/humelele yini enambyeni? Ku twakale/humelele _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka mpfurhetelo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
--	--------------	--


	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mpfula Tsala xivutiso hi: mpfundla
--	--------------	---

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	rigingho	pfulele	inthanete	data	vhidiyo
--	-----------------------	----------	---------	-----------	------	---------

	<b>TWARISA</b>	tlhava	tlhandleka	ttherisa	tlhibuka
		tlhari	tlhela	tlhantlha	tlhariha

	<b>HLAYA</b>	Yindlu ya ka vona yi hahlukile hi moya wa xidzedze lowu nga ba matolo. Sasavona na manana va tlhantlhe lwangu ra yindlu. Va lava ku tlhandleka swileti elwangwini ra yindlu leyi nga hahluka. Swi kumeke leswaku tatana u xavile swileti swo ka swi nga ri swona . Va boheka ku ttherisela swileti evhengeleni.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sasavona u pfuna manana ku endla yini? U pfuna ku _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va nga tlhandlekangi swileti ? Hikuva _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>
--	--------------	---



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
--	--------------	---

	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: ttherisa Tsala xivutiso hi: tlhandleka
--	--------------	--



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	riqingho	pfulele	inthanete	data	cheleta
	<b>TWARISA</b>	mpfuvu	tlharihe	mpfula	tlhava	
		mpfuka	tlhela	mpfundla	ttherisa	







## HLAYA







Zanele u tlharihe ngopfu exikolweni u le ka ntlawa wa kaye . Manana va n’wi lombile riqingho ra vona ra wasi. Sesi wa yena u n’wi xaverile tidata U yi tirhisa ku pfulela inthanete. U pfune manana wa yena ku ghughula hi ta swa vurimi. Eka inthanete u kumile vhidiyo yo n’wi dyondzisa ku byala swimilana. Zanele u landzelerile swiletelo swa vhidiyo ku byala swimilana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana u le ka ntlawa wa mani? U le ka ntlawa wa _____.</li><li>2. Xana manana va n'wi lombile yini? Manana u n'wi lombile _____.</li><li>3. Xana u yi tirhisa ku endla yini? U yi tirhisa ku _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. tatana va nwi tshinyile hi ntlangelo ra yena ro huhela etlhelo</li><li>2. sesi wa yena va n'wi lerivexa titada</li><li>3. swimilani u landzelerile swiletelo zanele swa vhidiyo ku byala</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlauwu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena	
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo		
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.					
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>					

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsono a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li><li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li><li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li><li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawa	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
		nkhenso	nkhaluto	nkhuvulo	nkhabvo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsongo a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li><li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li><li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li><li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlauwu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA



Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsono a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li> <li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li> <li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li> <li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawa	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
		nkhenso	nkhaluto	nkhuvulo	nkhabvo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkuvulo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsongo a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li><li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li><li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li><li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri 2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu 3. ematini xilo va tatana vonile ematini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlauwu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharihile a tiva Metse. Loko a ha rintsongo a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharihile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li> <li>Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li> <li>hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li> <li>tlharhile basani a metse a tiva</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlauwu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
		nkhenso	nkhaluto	nkhuvulo	nkhabvo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				





### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga













## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li> <li>Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li> <li>hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li> <li>tlharhile basani a metse a tiva</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawa	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
		nkhenso	nkhaluto	nkhuvulo	nkhavbo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkuvulo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsongo a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li> <li>Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li> <li>hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li> <li>tlharhile basani a metse a tiva</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawa	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
		nkhenso	nkhaluto	nkhuvulo	nkhabvo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li> <li>Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li> <li>hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li> <li>tlharhile basani a metse a tiva</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlauwu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsongo a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li><li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li><li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li><li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlauwu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsongo a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li><li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li><li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li><li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlauwu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsongo a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li><li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li><li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li><li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlauwu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsono a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li> <li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li> <li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li> <li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawa	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
		nkhenso	nkhaluto	nkhuvulo	nkhabvo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsono a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li><li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li><li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li><li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlauwu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsongo a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li><li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li><li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li><li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlauwu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhubulo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhubu wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharihile a tiva Metse. Loko a ha rintsongo a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharihile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li> <li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li> <li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li> <li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlauwu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena	
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo		
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.					
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>					

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsono a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li><li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li><li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li><li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlauwu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsongo a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li><li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li><li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li><li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri 2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu 3. ematini xilo va tatana vonile ematini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawa	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
		nkhenso	nkhaluto	nkhuvulo	nkhavbo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkuvulo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA



Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsongo a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li><li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li><li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li><li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka ngingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlauwu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
		nkhenso	nkhaluto	nkhuvulo	nkhabvo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsongo a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li><li>3. Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li><li>2. hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li><li>3. tlharhile basani a metse a tiva</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	mpfula	tlho	mpfuvu	tlhemuka	
		mpfimba	tlhiva	mpfuneto	tlhokwee	
	<b>HLAYA</b>	Mpfula yi nile ngopfu lembe leri. Nambu wa Nsami wu tele hi timpfuvu. Tatana u vonile xilo ematini. Loko a tlhiva, kasi va tlhiva mpfuvu endzeni ka mati. U tsutsumile a hetelela hi ku tlho, emitweni ya mphasamhala. U kumile mpfuneto eka vanhu lava a va pakile movha eribuweni ra nambu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mpfula yi nile ngopfu lembe leri</li> <li>2. mbuna wa minsa wu lete hi timpfuvu</li> <li>3. ematini xilo va tatana vonile ematini</li> </ol>				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	hlayela	Metse	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	tshivela	tshivela	tshova	
		tsakama	tsheketa	tshoo	Tshikani	
	<b>HLAYA</b>	Tshikani u tshovile tihunyi to tsakama epurasini ra ka Machipisani. A nga swi tivi leswaku a fanele a kumile pfumelelo wo tshova tihunyi. N'wini wa purasi u fonerile maphorisa a rhipota. Tshikani u lo na ku mphyaa, lava tikepisi vo n'wi tshoo, ti va ti n'wi rhoserile tinsimbhi.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga tshova tihunyi to tsakama? _____ u tshovile tihunyi to tsakama .</li> <li>Hikokwalaho ka yini a khomiwile? Hikuva u _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ku tsheketa. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: tshopii Tsala xivutiso hi: tshama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawa	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	nkhavi	nkhuvo	khutaza	nkhavaxelo	
		nkhenso	nkhaluto	nkhuvulo	nkhabvo	
	<b>HLAYA</b>	Mundzuku hi Sonto hi ta ya ekerekeni ku ya seketela hahani eka nkhuvo wa n'wana wa yena. Endzhaku ka ntirho wa le kerekeni va lungisile nkhuvo wo tsakela ku khuvuriwa ka n'wana. Eka nongonoko wa ntirho malume u komberiwile ku endla swinkhenso. Malume u khutazile vanhu ku nghena kereke. Hi fanele ku hanya xikriste swilo swi ta hi fambela kahle.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Sonto i siku ra vungani evhikini? Sonto i siku _____.</li> <li>Xana malume vua khutaze vanhu ku endla yini ? Malume u khutaze vanhu ku _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tsheketa Tsala xivutiso hi: tshanga

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xihlawuhlawu	pimeriwa	Metse	hlayela	yena
	<b>TWARISA</b>	tshopi	nkhuvi	tshikelela	nkhuvu	
		tsheketa	nkhavi	tshama	nkhutaza	







## HLAYA







Basani a tlharhile a tiva Metse. Loko a ha rintsono a rhandza ku hlayela xin'wana na xin'wana. Hikokwalaho ka sweswo tatana wa yena u n'wi nkhutazile ku yisa tidyondzo ta Metse emahlweni. Nkateko a tlharhile kambe a nga n'wi tluli hi Metse. Hi xihlawuhlawu vavasati a va pimeriwa. Basani a swi sivelanga ku humelerisa swikongomelo swa yena swa ku va mulavisisi wa Metse. Ehansi ka tshikelelo u swi kotile ku fikelela swikongomelo swa yena.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Basani a tiva yini? A tiva _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini tatana wa yena u n'wi khutazile? Hikuva a _____.</li> <li>Xana Basani a lava ku va yini? A lava ku va _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta tlhava. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nwini wa purasi u fonerile maphorisa a ripota</li> <li>hi fanele ku nyaha xikriste swilo swi ta hi mbelafa kahle</li> <li>tlharhile basani a metse a tiva</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
 <b>HLAYA</b>		Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA



Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li> <li>I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li> <li>hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li> <li>ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
 <b>HLAYA</b>		Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA







Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA







Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID .				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: ntwanano</p> <p>Tsala xivutiso hi: nghohe</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
		tshama	nkoka	dya	khomiwa	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.</p> <p>Tsala xivulwa hi: nkhulee</p> <p>Tsala xivutiso hi: nkhuvulo</p>



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA



Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA







Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li> <li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li> <li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li> <li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: ntwanano</p> <p>Tsala xivutiso hi: nghohe</p>



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
		tshama	nkoka	dya	khomiwa	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.</p> <p>Tsala xivulwa hi: nkhulee</p> <p>Tsala xivutiso hi: nkhuvulo</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA







Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID .				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlbele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA



Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID .				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
		tshama	nkoka	dya	khomiwa	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlbele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA







Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA







Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li> <li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li> <li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li> <li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li> </ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
 <b>HLAYA</b>		Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA



Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: ntwanano</p> <p>Tsala xivutiso hi: nghohe</p>



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
		tshama	nkoka	dya	khomiwa	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.</p> <p>Tsala xivulwa hi: nkhulee</p> <p>Tsala xivutiso hi: nkhuvulo</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA







Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li> <li>I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li> <li>Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li> <li>Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li> <li>hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li> <li>ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li> </ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID .				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
		tshama	nkoka	dya	khomiwa	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA







Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
 <b>HLAYA</b>		Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA



Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
		tshama	nkoka	dya	khomiwa	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlbele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA







Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
		tshama	nkoka	dya	khomiwa	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA







Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
 <b>HLAYA</b>		Swibedlbele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA



Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>




### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>3. Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA







Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>






#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID .				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: ntwanano</p> <p>Tsala xivutiso hi: nghohe</p>



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
		tshama	nkoka	dya	khomiwa	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.</p> <p>Tsala xivulwa hi: nkhulee</p> <p>Tsala xivutiso hi: nkhuvulo</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA







Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA



Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li><li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li><li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li><li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li><li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li></ol>




#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tshandza	nkhulee	tshunguriwa	nkhula	
		tshiba	nkhuvo	tshunxeka	nkhuvulo	
	<b>HLAYA</b>	Enkhubyeni ku swekiwe swakudya swo tala. Swakudya swo nkhulee, swi phomisa na marha. Mudavula u rhandza swakudya, a nge tshiki ku dya hambi mo n'wi godela. Hi ku dya ngopfu u ta za a tshunxeka endzeni. Swilo yini u ngo tshumbula wo twa ku vava ekhwirini xana? N'wi yiseni etlilniki a ya tshunguriwa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

#### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. hi ku dya ngopfu u ta za u tshuxuka endzeni 2. dyakuswa swo nkhulee, swi phomisa na mara 3. yiseni tlilniki n'wi ya tshunguriwa a				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nghozi	twanana	ndzawulo	hlayisa	
		tshika	tlhelela	Ndzati	mpfuka	
	<b>HLAYA</b>	Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi ringanyetiwa. Swikolo swi boheka ku dyondzisa vadyondzi ku ti hlayisa eka khorona. Vadyondzi va ntlawa wa Vuamukelo va ta tlhelela exikolweni hi n'hweti ya Ndzati. I vutihlamuleri bya un'wana na un'wana ku teka goza ro hlula xitsongwatsongwana xa khorona. Vuvabyi bya khorona byi nghozi, byi nga herisa vutomi bya wena. Loko hi twanana hi ta hlula COVID.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho xihi? Ndzawulo ya dyondzo yi teke xiboho xa leswaku dyondzo yi _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini va ku hi ti sirhelela? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka ndzawulo. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: nghohe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	tlhava	ntirho	n'wa	dyambu	
		tshama	nkoka	dya	khomiwa	
	<b>HLAYA</b>	Swibedlhele leswi hlawuriweke swi taleriwile hi ntirho wo hlayisa vavabyi lava khomiweke hi COVID. Vativi va vuvabyi lebyi, va ri swa pfuna ku tshama edyambyini 15 ku fika ka 20 wa timinete. Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku tiyisa masocha ya miri. Hi fanele ku n'wa mati no wisa ku ringana tiawara ta nkombo.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana vanhu lava khomiweke hi vuvabyi bya COVID va hlayisiwa kwihi? Va hlayisiwa _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini? Hi fanele ku n'wa maphilisi ya tivhitamini ku _____ masocha ya miri</li> <li>Tsala maendli manharhu yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: nkhulee Tsala xivutiso hi: nkhuvulo

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhuma	tinxaka	rhurhele	phakeni	dyondze
	<b>TWARISA</b>	nyika	tsala	ntlhavelo	kwatla	
		nkanelo	ngheniwa	ndwii	nkatla	







## HLAYA







Mufana u tshame a ri yexe ephakeni. A nga na munghana hikuva a nga va tolovelanga. Swa n'wi tikela ku ya huha na vana va n'wana emujombeni. U yimele vatswari va yena, ku va ta n'wi teka. Jabulani a nga vileli u huha na un'wana na un'wana a nga ni xihlawuhlawu. Emujombeni ku na tinxaka to hambana.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Jabulani u huha na mani? U huha na _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini mufana a tshame a ri yexe? Hikuva a _____.</li> <li>3. I vanhwanyana vangani va nga le phakeni? I vanhwanyana _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta kwatla. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. loko hi ntwanana hi ta hlula ntungu lowu</li> <li>2. hi fanele ku nwa mati no wisa ku nangari tiawara ta nkombo</li> <li>3. ku na emujombeni hambanana tinxaka to</li> </ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlha	mpfuneto	tshembiwa	nkhomiso	
		ndzee	ndzovo	namaa	muendzi	







## HLAYA







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>




### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>






### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlha	mpfuneto	tshembiwa	nkhomiso	
		ndzee	ndzovo	namaa	muendzi	







## HLAYA



Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>3. Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	--







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
 <b>HLAYA</b>		Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>2. Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>3. Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>




### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlha	mpfuneto	tshembiwa	nkhomiso	
		ndzee	ndzovo	namaa	muendzi	







## HLAYA







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**



Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>







# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlha	mpfuneto	tshembiwa	nkhomiso	
		ndzee	ndzovo	namaa	muendzi	







## HLAYA







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>









# RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

**VHIKI 10**





**GIREDI 3 KOTARA 3**

**PHEPHA RO TIRHELA**




## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

## MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>

# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA  
U VULA**

doroba

chayiwa

Ndzhaka

nkarhi

tsundzuxa



**TWARISA**

tlha

mpfuneto

tshembiwa

nkhomiso

ndzee

ndzovo

namaa

muendzi







**HLAYA**







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li><li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li><li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li><li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li><li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.





## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li><li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li><li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li></ol>




### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	byabyama	rhurhela	mhongo	khala	
		hlula	tlawuka	pheevee	muendzi	
	<b>HLAYA</b>	Muendzi wa hina u lo pheevee! Va n'wi rhurhela endlwini leyi nga na masofa. Va n'wi byabyamisele mati ya tiya. Tatana u dlayile mhongo yo ta swekela muendzi. Nyama ya mhongo ya nuha kambe ya nandziha loko yi swekiwe kahle. Nyama yin,wana va lo yi tlawuka kunene.				
	<b>TSALA</b>	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				

### MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lulamisa swihoxo. 1. va nwi rhurhela endlwini leyi nga na masofa 2. va n'wi byamiselabya mati ya tiya 3. u dlayile ta muendzi mhongo yi tatana swekeriwa				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	nghotsa	Nghonyama	ndziho	mpfukulo	
		nghena	lwile	ntwanana	nghenelela	
	<b>HLAYA</b>	Magayisa na Nghonyama va lwile va vavisana. Mhaka ya vona yi ta nghena ekhorweni hi Ravunharhu. Magayisa u voniwe nandzu. U komberiwile ndziho wa tihomu timbirhi. Ndhuna Maboxa u nghenelerile leswaku va phahlelana mariyeta. Ntwanano wu kondleteriwile exikarhi ka vona.				

	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I mani a nga voniwa nandzu? _____ u voniwe nandzu.</li> <li>Hikokwalaho ka yini ku kondleteriswa ntwanano? Hikuva _____.</li> <li>Vula swilo swimbirhi leswi hlamuselaka nghonyama. a) _____ b) _____</li> </ol>
--	--------------	---







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala xivulwa hi: khala Tsala xivutiso hi: tlhariha</p>

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlhamu	tlhavula	tlharr	tlhaveka	
		tlhokwee	tlhaviwa	tlharamukile	tlhibu	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u tlhaviwe hi mutwa enhoveni. U sungule ku tlhaveka hi nkarhinyana loko a fike ekaya. U tsutsumiseriwile exibedlhele xa le dorobeni. U fika a ngenisiwa endlwini ya vuhandzuri laha a nga tlhavuriwa kona. Loko a vuya a a tlharamukile a nga ha twi ku vava.				
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Xana kokwana u humelele hi yini? U _____.</li> <li>Hikokwalaho ka yini a tsutsumiseriwile exibedlhele? Va tsutsumiseriwile _____.</li> <li>Tsala maendli manharhu (riendli) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  kusuka eka marito ya ngingiriko.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Tsala xivulwa hi: tli Tsala xivutiso hi: tlhotlhorha</p>



# RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	doroba	chayiwa	Ndzhaka	nkarhi	tsundzuxa
	<b>TWARISA</b>	tlha	mpfuneto	tshembiwa	nkhomiso	
		ndzee	ndzovo	namaa	muendzi	







## HLAYA







Morisi a ehleketa hi siku ra Ndzhaka leswaku u ta ri tlangela njhani? Vanhu va Afrika-Dzonga va huma emadorobeni yo hambana ya Afrika. Afrika i ya hina hikwerhu. Tinxaka tin'wana na tin'wana ti tlangela ndhavuko wa tona. Va tinyungubyisa hi ku chaya, mincino na swiambalo swa ndhavuko wa vona. Hi siku leri Jakopo na Morisi a va tsakile swinene va dyondzisana na mincino ya vona.





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xana Morisi u ehleketa yini? U ehleketa _____.</li> <li>2. Xana ku tlangeriwa yini hi siku leri? Ku tlangeriwa siku ra _____.</li> <li>3. Xana a va ti twa njhani? A va _____.</li> <li>4. Nyika tinhlamuselo timbirhi ta ntlhamu. a) _____ b) _____</li> <li>5. Longoloxa maviti ma3 (mavitavito) yo suka exitorini. a) _____ b) _____ c) _____</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	<b>TSALA</b>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. muendzi wa hina u lo pheevee</li> <li>2. Kokwana u wevitlha hi mutwa enhoveni</li> <li>3. hina hikwerhu afrika i ya</li> </ol>